


Rabolo achiel ochiek.

1






Maembe gi numu.

2






Nas odong' ariyo kende.


3





Nanasni mit.





Mapera otwi e yath.

5





Poini ok otegno.


6





Ndimni kech.





Machungwa adek chiegni
chiek.

8

